བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་བློ་སྦྱོང་བཞུགས་སོ།། གུ་རུ་མཻ་ཏྲི་ན་མོ། ཐུབ་མའི་ཞལ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཏེ། ཤེལ་གྱིས་ཏྲི་ལ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས། དེ་ཡང་བཀའ་བརྒྱད་འདི་ཐུབ་མའི་ལམ་ཡིན་པས་དུས་གསུམ་གྱི་མཆོད་འབུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐུབ་མ་དེའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་བློ་སྦྱོང་བས་ཐུབ་ལ་ཕྱག་དང་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ། གསོལ་བ་བཏབ། ཐུབ་མ་དེ་ལ་སྨོ་ཐག་གཏད་ནས། མི་རྟག་པ་ནས་གནས་ལུགས་ཀྱི་བར་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས། དེ་ཡང་ལྷ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་འགོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་སྟེ་འགག་མེད་ཅིང་སྟོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་གཏན་ལ་ཕབ། འགག་མེད་ཀྱི་རྩལ་སྟུངས། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ། ཆོས་ཅོམ་ལ་དམིགས་པ། དམིགས་པ་མེད་པ་གསུམ་བསྐོམ། མཉམ་པ་ཉིད་གསུམ་བསྐོམ། དེས་ཉེ་རིང་མེད་པ། ཀུས་པ། བཟང་བཅོ་ལྔ། ཡོན་ཏན་གསུམ་བསྐྱེད། གཞན་ཡང་ཆུབས་པོ་ཆེའི་སེམས་དང་། མི་བསྐྱལ་བའི་སེམས་དང་། རྗོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སེམས་དང་གསུམ་ལ་བསླབ། དེ་ལ་དང་པོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སེམས་འགན་ཞིག་སྟེ། ཐུགས་མོས་པས་གཅེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཛད་པ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། འཕྲིན་ལས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གཅེན་པོ་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཐུགས་བསྐྱེད་པས་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པ་ཉིད། ཤུག་ཐུབ་པས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱེད་ངན་པ། རང་བཞིན་ངན་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གདུལ་བྱར་མ་ཐུར་པ་རྣམས་ངས་འདུལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཐུགས་ཆེས་བསྐྱེད། དཀའ་བ་བདག་ཏུ་མེད་པ་སྟེ། རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་སྟོང་གསུམ་ཁོང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་རྗེ་ལྟར་ཡིན་པའམ། འཁོར་བའི་གནས་སུ་ཐུགས་རྗེའི་ཆུབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས། ཐུགས་ནོ་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤུགས་འཚང་དུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་དུས་སུ་ལྷུང་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་མ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་ཏུ་འཁོར་བར་བསྡད་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བའི་དོགས་བྱེད་དཀའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་རྫོགས་པར་བྱེད་པ།

དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་འཛིན། བདུད་འདུལ་བར་ཚད་བསྡུང་བ་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་པོ་ཆེའི་སྤྱོད་པ་མཛད། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དང་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་དུས་སུ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འགོད་པར་དམ་བཅས།
སེམས་ཅན་བྱང་ཆུབ་ལ་བཀོད་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་མ་ཕོན་པ་དེ་སྲིད་དུ་སངས་མི་
རྒྱ་བར་དམ་བཅས། སེམས་ཅན་རེ་རེའི་རྒྱུས་ཀྱང་ཕྱི་མའི་ཐུ་མཐའ་གནས་པར་བྱས། སེམས་ཅན་རེ་རེའི་
ཕྱིར་ཡང་མནར་མེད་ལ་སོགས་ཀྱི་ལྟུག་བསྟལ་གྱིས་མི་སྐྱོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟེན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
མཛད་པ་མཛད་པར་དམ་བཅས། དམ་བཅའ་དེ་མ་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནི་དེའི་ཚེ་མཚམས་མེད་པ་ལྷ་
བྱེད་ཀྱི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བསྟུས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ། དེ་ཐམས་ཅད་བས་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྣམས་ཚེ་སྟེ། དང་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་དུས་སུ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལྟར་བསྐྱེད་པ་མ་ནུས་པའི་རྟེས་སུ་བསྐྱེད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་
སྤྱོད་པའི་དུས་སུ་དུས་གསུམ་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་བ་ཅི་སྤྱོད་པ་མ་ལུས་པར་སྤྱོད་
ཅིང། ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པའི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་པར་འདོད་པ་དང།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟེན་ལ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རྣོགས་པར་བྱ་བ་དང། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ཞིང་རེ་རེར་ཡང་དེའི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད་པའི་དུས་སུ་སེམས་ཅན་རེ་རེའི་དོན་དུ་ཡང་
བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མནར་མེད་ལ་སོགས་པའི་ལྟུག་བསྟལ་ཐོང་ཞིང། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
མཛད་པ་ཞལ་གྱིས་བཞེས། དུས་གསུམ་གྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་མ་བསྐྱེད་པ་རྣམས་བདག་གིས་
བསྐྱེད། སྤྱོད་པ་མི་ནུས་པའི་དཀའ་བ་བདག་གིས་སྤྱད། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་
སྒང་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འགོད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད། སངས་རྒྱས་རེ་རེའི་མདུན་
དུ་ལུས་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་དང་མཉམ་པར་སྤྲུལ་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་དབུལ། ལུས་
རེ་རེས་ཡང་ཞིང་ཁམས་དཔག་མེད་གཅིག་སྤྲུངས། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་སྨོན་དཀའ་བ། སྤྱོད་པ་གདུལ་

དཀའ་བ་རྣམས་འད
་བའི་སྨོན་ལམ་འདེ་བས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཛད་པ་མཛད་པར་ཞལ་གྱིས་
བཞེས། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཛད་པ་རྫོགས་པར་མཛད། བསམ་པ་
དེ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་གྱུར་ཅིག
ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ། དེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟེ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བོ། །སངས་རྒྱས་
དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེ་བར་རང་ཅག་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་
ལ་བརྟེན་ནས་དང་པོར་སྐྱེ། བར་དུ་གནས། ཐ་མར་སངས་རྒྱས་སྐྱོ་བར་མི་བྱ། འདི་སྡུག་གི་མཚོ་མཐུན
སྐྱེད་ཀྱི་ཁ་བསྟོན། འཇིགས་པའི་སྐྱེལ་མ། ནད་དང་གདོན་གྱི་གཉེན་པོ། ཉོན་མོངས་པ་འབྱུང་འཇོམས་པ་
ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བསྟབ་པའི་ཕྱིར། རང་ཐ་མལ་བའི་
སྟེང་ཁར་ཙ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་མཁའ་དཀར་པོ་གཅིག་བསམ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཟང་ཟིང
འཕྲོས་ཏེ་སོང་བས་ནམ་མཁའི་མཐས་ཁྱབ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སེམས་ཅན་གྱི་ལས་
དང་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་དང་། ང་རྒྱལ་ཐུག་དོག་སེར་སྣ་ལ་སོགས་པ་
དུག་རྣ་བའི་ཉོན་མོངས་པ། ཉི་ཤུ་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལུས་ངག
ཡིད་གསུམ་གྱི་སྐྱོ་ནས་མི་དགེ་བ་བཅུ། མཚམས་མེད་ལྔ། དེ་དང་ཉེ་བ་ལྔ། རྣ་བའི་ལྷུང་བ། དགོན་མཆོག་ལ
མ་གྱས་པ། དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་བ། འཕགས་པ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་དེ་ལས་མཐོ་རིས་ཐར
པའི་གེགས་བྱེད་པ། འཁོར་བ་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་ཟློང་དགོས་པས། ཐམས་ཅད་རང་གི
ལུས་ལ་སིན་སིན་བྱང་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྨྲིན་པ་མེད་པར་གཙང་སེང་གིས་སོང་ནས་དཔྲོག་པ
དེ་དག་བཤགས་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམ་ནས། ཡང་འོད་ཟེར་སྐྱར་མ་གཅིག་འཕྲོས་ཏེ་སོང་ནས་སེམས་ཅན
ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་འབྲས་བུ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དགྱེལ་བ་ཚ་གྲང་། ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ། དུད
འགྲོ་གླེན་ལྡུག་ལ་སོགས་པ། ལྷ་མ་ཡིན་ལ་འཐབ་རྩོད། ལྷ་ལ་འཆི་འཕོ་བ་དང་ལྡུང་བ། མི་ལ་སྡུག་བསྔལ
བརྒྱད་དང་བཅུ་གཅིག་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་གནོད་པའི་མི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འོད་ཟེར

གྱི་པོག་པ་ཅམ་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སེམས་བདེ་སང་སོང་བར་བསམ། འོད་ཟེར་རང་གི་ལུས་
ལ་ཐིམ་པས་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་རང་གི་ལུས་ལ་སིབ་ཀྱིས་བྱང་ནས་བ་སྤྱའི་བུ་གཅེ་རེ་ཡང་མནར་མེད་པ་
ལ་སོགས་པའི་རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གནས་པར་བསམ། སེམས་ཅན་སྡུག་
བསྔལ་དང་བྲལ་ནས་བདག་གི་འཁོར་དུ་ཡོད་པ་དོན་ཆེ་སྙམ་དུ་བསམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་
གཉའ་འོ་འམ། གཏའ་མར་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་པས་བདག་གཏེ་བར་བཅུག་ལ་སེམས་ཅན་སྨྲས། བདག་གིས་
སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཉམས་སུ་ཟླངས་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ལ་འགོད་དོ་སྙམ་དུ་བསམ། ཡང་
འོད་ཟེར་སྐྱར་མ་གཅིག་འཕྲོས་ནས་སོང་བས་རང་གི་ཟླ་མ་བརྒྱད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ས་ངས་རྒྱས་དང་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དང་། ཉན་རང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་པོག་པས། དེ་དག་གི་ཐུགས་
དམ་གྱི་བར་ཚད་དང་། སྐུ་ཚགས་དང་། ཐུགས་དགོངས་མ་རྫོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་མཐར་མ་ཕྱིན་
པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་སྣ་ལ་སིབ་སིབ་འདུས་ནས་རང་གི་ལུས་ལ་སིབ་ཀྱིས་བྱང་བར་
བསམ། དེ་བདག་གིས་ཁྱབ་འཁྱབ་དུ་ཡོད་པ་བསོད་ནམས་ཆེ་སྙམ་དུ་བསམ། དུས་རྒྱ་ཆུ་ནམ་མཁའ་ལྟ་
བུའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་པར་བྱ། རྒྱ་ཆུ་ཟླ་མ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་མ་བྲལ་བར་བྱ། དེ་དག་ལ་ལུས་ལོངས་
སྤྱོད་དགེ་བའི་རྩ་བ་མཆོད་པར་འབུལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལན་ཚགས་དང་། ཀ་འཁོན་ཡོད་པའི་
བགེགས་རྣམས་ལ་དེ་དག་གི་གླུང་དུ་གྲངས་མང་པོར་རོ་ཞིམ་པ་གཟུགས་བཟང་བར་སྤྲུལ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་
ཀ་ཁྲག་རྒྱས་པ་དོན་སྟོང་། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྤྲུལ་ལ་གང་འདོད་འདོད་ལ་ཐོས་བྱིན།
རིངས་ནི་བཟོད་པར། མི་རིངས་ནི་ཚོས་ལ་ཐོ་བྱ། ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པའི་སྲེད་པ་ཞེ་ནས་བདེ་བ
རྒྱས་ཏེ། བདག་གི་གཏུལ་བྱར་གྱུར་པར་སྨོན་ལམ་བཏབ། ལ་ལ་ད་རེས་བཏང་བའི་དུས་མིན་ཟེར་ཏེ། མི་
གཅང་བའི་ལུས་བསྲུང་བ་འདི་གཅེར་བུ་ཚེར་མ་འཁྱར་བ་དང་འཇ་སྟེ་སྨོད་ན་བདེ་གསུངས། བསོད་ནམས་
དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསགས་པས་བདག་གི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྨོན་ལམ
ཟླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཚོགས་གཉིས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕེལ་ནས་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་

དགོངས་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་ནས་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད། སྨྲིང་པོ་དང་དྲག་ལས་བྱེད་པའི་དུས་སུ་ཡང་རང་ཡི་དམ་ལྷར་བསྐྱེད
ལ། སྲོག་པའི་རྩ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ལུས་ཐམས་ཅད་ཐལ་བ་རྟལ་དུ་བརླག་ནས། སེམས་ཅན་རྣམས
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འགོད་པར་བསམ། ཡང་རང་ལ་ནད་གཅོང་དང་ཚོ་འཕྲུལ་བྱུང་བའི་དུས
སུ་ཉམས་ང་བ་ཐམས་ཅད་བྱལ་བ་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཐག་བཅད་ནས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརྙན་དུ་ཤེས
པར་བྱས་ནས་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གསུངས། རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེས
ན་དེའི་རང་བཞིན་སྐྱེ་མེད་དུ་ཤེས་པར་བྱས་ལ། ཉོན་མོངས་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྒྱུར། ཆུན་དན་དང་མི་མཐུན
པའི་ཕྱོགས་ཅི་བྱུང་ཡང་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པའི་ཐབས་སུ་ཟློ་སྟོང། དེ་ནས་ཟས་གོས་གནས་ཁང་ཐམས
ཅད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གོགས་སུ་འོངས་སྟོང། སེམས་ཅན་གང་གིས་བདག་མཐོང་བ་དང། ཐོས་པ།
དྲན་པ། གཏམ་དུ་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་གསུམ་ཟད་ནས་སྒྲ་གསུམ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ལ་འབད་པར
བྱའོ། །འགལ་ཆུན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་ཆྱར་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་པ་སྨྲ། དུས
གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་དང། འཕྲིན་ལས
དང་སྨོན་ལམ་དང་རྣལས་པོ་ཆེའི་སྨོན་པ་བདག་གིས་རྫོགས་པར་བྱ་སྙམ་དུ་བསམ་མོ། །མི་བསྐྱལ་བའི
སེམས་ནི། ཉ་བ། ཞིང་བ། ཚོང་པ་སོགས་ཀྱིས་ཚ་གྲང་གཅོད་པ་བཟོད་ན་བདག་ལྟས་འགྲོ་བ་བདེ་ཕྱིར་ཅིས
མི་བཟོད་སྙམ་པས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ལ་སྲོག་པ་ཉོན་མོངས་པ། ཚེ་འདིའི་རྟོག་པ། ཕེག་པ་དམན་པ།
དངོས་པོར་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མི་བསྐྱལ་མི་བསྐྱོད་པར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐྱབ་པ་གཅིག་དགོས།
རྣོ་རྩེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ནི། བ་ནས་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་གིས་ཀྱང་བར་དུ་མ་ཚོད
པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐོམ་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཐབས་ཤེས་རབ་དབྱེར་མེད་ཡིན་ཏེ། གཅིག་བསྐོམ་ཅ་ན
གཉིས་རང་ཚས་སུ་འོང་བས་རྒྱང་འཕྲུག་ཏུ་བསྐོམ། སངས་རྒྱས་ཅ་ན་ཡོན་ཏན་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་བ
ལྟའི་མཐུ་སྟོབས་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་བྱུང་བས། ད་ལྟ་བྱམས་པས་ཁྱབ་ཚད་མ་འོངས་པ་ན་

གདུལ་བྱར་གྱུར་པས། དེ་ཡང་སྒྲུ་མའི་སྐྱེས་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། དཀའ་བ་སྤྱད། ལམ་ལ་བསླབ་པས་ནམ་མཁའི་ངང་དུ་སངས་རྒྱས་ནས་སྤྲུལ་པས་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་བྱས་པ་ཙམ་དུ་བསླབ། དེ་ཡང་ནམ་མཁས་ནམ་མཁའ་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ཙམ་མོ། །དེ་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་ཐག་བཅད་ནས་སྒྲུ་མའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པར་ཤེས་ནས་འགག་མེད་ཀྱི་རྩལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྟོགས་པོ་ཆེ་སྦྱངས། ཚོགས་གཉིས་སྒྲུ་མ་ལྟ་བུར་བསོག་པ་དེ་ཟུང་འཇུག་གོ། །དོན་ནང་དུ་ཤར་བས་འཁོར་བར་མི་སྐྱོ། ཐུ་བཏུ་ལས་འདས་པ་ལ་མི་རིང་བ་གཅིག་ཡོང་བ་ཡིན་གསུང་། དེ་ཙ་ན་རེ་དོགས་དང་བལ། ཚོས་སྐུ་ཏྲི་གས་པས་མནར་མེད་དུ་ཕྱིན་ཡང་བདེ་བ་ཅན་དུ་འཛུམ། འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་དུ་ཏྲི་གས་པས་བླང་དོར་གྱི་བློ་དང་བལ། ས་ངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་དབྱེར་མེད་དུ་ཏྲི་གས་པས་བཟང་ངན་གྱི་འཛིན་པ་ཞིག །ཚོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཏྲི་གས་པས་མཐོ་དམན་དུ་འཛིན་པའི་ཕྱོགས་ཆ་དང་བལ། མ་ཕྱིན་པར་གླུ་སྒྲོག་ཀྱི་དགོངས་པའི་སྟེང་དུ་སྟེབས། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོས་ལ་སྨོན་པར་འདོད་པས་སྤྱོར་བ་ཚོགས་བསགས། །བསམ་པས་བློ་སྦྱང། མོས་པས་ཡུལ་དུ་བྱ། ཞེན་པས་འཇུག །འབྲེལ་བས་མི་བསླུ། ཁད་ནས་ཏྲི་གས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་བརྗེད་པའི་ཕྱིར་ནག་པོའི་ཚོས་བཞི་སྦྱང་ཞིང། དཀར་པོའི་ཚོས་བཞི་སྒྲུབ་པ་ལ་བསླབ། རྒྱ་ཆུ་སེམས་ཅན་མི་སྡོང་བའི་ཕྱིར་ཐོ་ཤོ་ཐུ་ཆེ་ཤུ་ཅ། ཤོང་བའི་རྒྱ་བཞི་སྦྱངས་པ་ལ་བསླབ། རྒྱ་བཞི་ནི་སེམས་ཅན་མང་པོ་འདི་ཙམ་གྱི་དོན་བྱེད་མི་ནུས་སྙམ་ན། རྗེ་ལྟར་མང་བ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ལོ། །བྱེད་ངན་པ་སྤངས་པ་ནི། ལུས་ཀྱི་གཙོ་གས་སྲུ་མ་བཏུབ་ཀྱང་དུས་བརྟན་དུ་བྱས་ལ་ཐོ་བསྡུ། འཁོར་བའི་ཡུལ་མཐོང་བས་སྤངས་པ་ནི། ཐུ་ཀ་བསྟལ་མང་ཞིང་མང་བ་ལྟར། དེ་རྣམས་བསླལ་ཞིང་འདོན་པར་བྱེད་དགོས་སོ། །ཐོ་ངན་ཉིད་མཐོང་བས་སྤངས་པ་ནི། རྗེ་ལྟར་ཐོ་ངན་པ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་མ་ཏྲི་གས་པར་དངོས་པོར་འཛིན་ན་ཐུ་ཀ་བསྟལ་ཉམས་སྲུ་ཚྱོང་བས་དེ་ལྟ་ཅི་རྟེ་ལྟ་ཅི་ཞེ་ལ་ལ་ལ། ནི་ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་ཅི་ཞེ་ཞེ་ཆེ་ལ་ལ་ལ། ནི་ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ། ནི་ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ལ་ལ། ནི་ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ལ། ནི་ལ་ཐ

རྣམས། །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྲས་ཞེས་བརྗོད་བྱ་ཞིང་། །འཇིག་རྟེན་ལྷ་མིར་བཅས་པའི་ཕྱག་བྱས་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདོད་པ་ཆུང་ཞིང་ཆོག་ཤེས་པར་བྱས་པ་ལ་བསླབ། དན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དུ་སྲུང་བ་འཕགས་པ་ཀུན་ཡ་ན་བཞིན་དུ་བསླབ། དེ་ལྟར་སྨྲ་མ་ལྟ་བུར་སྤྱོད་པའི་གང་ཟག་དེས་རྟོག་པ་མེད་པས་གཟུགས་བརྟན་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ལྟ་བུ། ལན་ལ་མི་རེ་བ་རང་གི་ལག་པས་ཁ་ལ་ཟན་བྱིན་པ་ལྟ་བུ། རྣམ་སྨིན་ལ་མི་རེ་བ་སྨྲ་མའི་སྐྱེས་བུ་ལྟ་བུ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དཀོ་བའི་ཚ་བས་སྡུད་པ་ལྟོས་པ་མེད་པར་བཏང་བས་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ་དགོས་སྐད། དེ་ཡང་བསམ་པ་དག་པས་ཐོང་རེས་སུ་བྱ། དངོས་སུ་བཏང་བའི་དུས་མིན། མ་འོངས་པ་ན་རྩོལ་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟེན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་གཅིག་འོང། སངས་རྒྱས་ནས་རང་དོན་དུ་ཆོས་སྐུ་བརྙེས་ནས་གཞན་དོན་དུ་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱིས་ཞིང་ཁམས་དག་མ་དག་འཇོས་མ་གསུམ་གྱི་དོན་འགོར་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་འབྱུང་གསུངས།ཿ ཞེས། གསང་སྔགས་སོ། །རྗོ་བོ། དཔལ་ལྡན་དགོན་པ་ལ། རིན་ཆེན་སྣ་བུར་པ། ཀྱེ་རྡོ་མ་སངས་རྒྱས་དགོན། ཟང་དགོན་པ། མཁན་པོ་ཆོས་ལྡན། ཤློཀ་དཔོན་ཤཱཀྱ་བཀྲིས། རྒྱ་མ་བ་བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན། བླན་ར་ཐུ་ལ། ཀྱེ་རྡེ་ཤྭ་ལ་ལ། ང་ཡ་ཐུ་ད་ལ། ལུ་ཡུ་ར་ཐུ་ལ། མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་རྡེ་ལ་གནང།།